



Tlhokomelo nakong ya CORONA



Letoto la dipotso tsa ho itokisetsa mosebetsi bakeng sa baetapele ba kereke le Covid Task Team (Sehlopha sa Tshebetso sa Covid):

Na re ka bula hore phutheho e tle tshebeletsong?

EE TIHE

Na o na le sehlopha sa Covid Task Team?

Na Sehlopha sa Covid Task Team se ile sa kenela wekeshopo ya thupelo ka Covid 19?

Ela hloko Thupelo e tshwanetswe ho sebedisetswa ho fana ka tlhahisoleseding e Kgemang le Dinako ya Polokeho le tshebetso tsa bohleweki ekasitana le ka melawana ya moraora o tjena ya mmuso ka Covid 19.*

Na le na le moralo wa seo le ka se etsang ha ho ka ba le motho phuthehong ya lona ya ka fumanwang a na le Covid 19?

Na le na le sesepa se lekaneng, metsi le sanithaeza ya matsoho (e nang le alkhoholo e etsang 70%) bakeng sa setho ka seng sa phutheho ho ka di sebedisa ho hlwekisa matsoho a bona ha ba kena le ho tloha tshebeletsong?

Na matlwana a lona a na le meqomo e lekaneng e nang le dikwahelo, dithaole tsa dipampiri le sesepa, le metsi bakeng sa phutheho yohle?

Na le tla ba le mokgwa o motle wa ho kenya moya sebakeng seo tshebeletso e tla ba ho sona, ke hore, difenstere tse bulehang, difene tsa moya, ho siling kapa mamati?

Na le ka kgona ho etsa bonnete ba hore ho ba le sekgeo se ka bang dimetara tse 2 pakeng tsa setho ka seng sa phutheho, ka mahlakore ohle, sebakeng seo le tla tshwarela tshebeletso ya lona ho sona?

Na le na le disebediswa tse lekaneng tsa tshireletso bakeng sa batho bohle ba hlwekisang, ke hore, dimaske, disanithaeza tsa matsoho/sesepa le metsi?

Na le na le dihlahiswa tse lekaneng tsa ho hlwekisa tse nang le alkhoholo kapa sesweufatsi sa bleach bakeng sa ho hlwekisa dibaka tsohle tse ka hodimo sebakeng seo le rapelang ho sona pele le ka mora tshebeletso ka nngwe?

Na le na le moralo o hlakileng wa ka moo le ka behang moedi wa palo ya ditho tsa phutheho bakeng sa tshebeletso ka nngwe?

Na le na le direjistara bakeng sa tshebeletso e nngwe le e nngwe?

**Rejistara e lokela ho kenyetse mabitso a ditho tsohle tsa phutheho tse bileng teng tshebeletsong mmoho le dintlha tsa moo ho ka iteangwang le bona teng.*

 

Haebe o arabile ka Tjhe ho efe kapa efe ya dipotso, re o kgothaletsa ka matla hore o se ke wa bula kereke ho fihlela le ka kgona ho latela ditataiso tsohle. Le ka mpa la nahana ka ho tshwara ditshebeletso tsa lona ka marangrang a inthanete le sebedisa Zoom, WhatsApp kapa YouTube.

